WIKIPEDIA

Marshallesisk

Marshallesisk er eit austronesisk språk i den mikronesiske gruppa som blir snakka på Marshalløyane og på Nauru. Det er offisielt språk på Marshalløyane, saman med engelsk.

Språket har to hovuddialektar, den vestlege som blir tala i Ralik-kjeda og den austlege som blir tala i Ratak-kjeda.

Ordet «bikini» kjem frå marshallesisk. Det stammar frå *pikinni*, det lokale namnet på Bikiniatollen, og tyder 'kokosnøttstad'.[2]

Marshallesisk **(Kajin M̧ajeļ / Kajin Majõl)**	
Klassifisering:	Austronesisk Malayopolynesisk Sentralt austleg Austleg malayopolynesisk Oseanisk Sentralt austleg Fjerntliggjande Mikronesisk **Marshallesisk**
Bruk	
Tala i:	Marshalløyane Nauru
Marshallesisktalande i alt:	43 900 (1979)[1]
Språkkodar	
ISO 639-1:	mh
ISO 639-2:	mah
ISO 639-3:	mah
Wikipedia på marshallesisk	

Kjelder

1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=mah)
2. «Place Names of the Marshall Islands» (http://www.trussel2.com/MOD/LocP.htm#Pikinni), trussel2.com

---

- *Denne artikkelen bygger på «Marshallesisk» frå Wikipedia på bokmål, den 22. desember 2012.*

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Marshallesisk&action=edit)*.

Autoritetsdata	NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00567520)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Marshallesisk&oldid=2806152»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:40.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.